

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

ODSJEK ZA ORIJENTALNU FILOLOGIJU

ZAVRŠNI RAD

**STRUKTURA IMENSKE REČENICE U  
ARAPSKOM JEZIKU**

Mentor: prof. dr. Amra Mulović

Kandidat: Farah Zenunović

Sarajevo, april 2024.

UNIVERSITY OF SARAJEVO – FACULTY OF PHILOSOPHY

DEPARTMENT OF ORIENTAL PHILOLOGY

FINAL WORK

**STRUCTURE OF NOMINAL SENTENCE  
IN ARABIC**

Mentor: prof. dr. Amra Mulović

Student: Farah Zenunović

Sarajevo, April 2024.

# SADRŽAJ

1. UVOD .....	5
2. DEFINIRANJE IMENSKIE REČENICE U ARAPSKOM JEZIKU .....	7
2.1. IMENIČKA FRAZA VS. IMENSKA REČENICA .....	7
2.2. KONGRUENCIJA SUBJEKTA I PREDIKATA U IMENSKOJ REČENICI.....	12
3. KONSTITUENTI IMENSKIE REČENICE.....	14
3.1. SUBJEKT IMENSKIE REČENICE.....	14
3.1.1. Imenička fraza u funkciji subjekta .....	14
3.1.2. Naglašena i nenaglašena lična zamjenica u funkciji subjekta.....	16
3.1.3. Pokazna zamjenica u funkciji subjekta .....	17
3.1.4. Odnosna zamjenica u funkciji subjekta .....	18
3.1.5. Rečenica u funkciji subjekta.....	18
3.2. PREDIKAT IMENSKIE REČENICE.....	19
3.2.1. Imenička fraza u funkciji predikata .....	21
3.2.2. Naglašena lična zamjenica u funkciji predikata .....	22
3.2.3. Pokazna zamjenica u funkciji predikata .....	23
3.2.4. Prilog u funkciji predikata.....	23
3.2.5. Pridjevska fraza u funkciji predikata .....	24
3.2.6. Particip u funkciji predikata.....	25
3.2.7. Prijedložna fraza u funkciji predikata .....	25
3.2.8. Rečenica u funkciji predikata .....	26
3.3. KOPULA U ARAPSKOM JEZIKU .....	27
3.3.1. Nulta kopula.....	27
3.3.2. Pronominalna kopula .....	29

3.3.3. Glagolska kopula .....	30
3.3.4. Kopularne klauze u modernom standardnom arapskom jeziku.....	33
4. REDOSLIJED KONSTITUENATA U IMENSKOJ REČENICI.....	36
5. VREMENSKI ASPEKTI IMENSKE REČENICE .....	38
5.1. Nedefinisani, bezvremeni prezent.....	38
5.2. Trenutni prezent .....	39
5.3. Perfekt.....	40
5.4. Budućnost ili futur .....	40
6. ZAKLJUČAK .....	42
SAŽETAK.....	44
SUMMARY.....	45
IZVORI I LITERATURA .....	46

## 1. UVOD

Gramatike arapskog jezika veliku pažnju posvećuju imenskoj rečenici s obzirom na njenu kompleksnost. Ekvativna ili imenska rečenica u arapskom jeziku je bezglagolska rečenica, rečenica koja nema kopule. Sačinjavaju je dva osnovna konstituenta, subjekat i predikat, gdje je subjekat supstantivna riječ u nominativu koja sa predikatom stoji u složenom odnosu kongruencije ukoliko je i predikat supstantivni element.

Glavni cilj ovog rada jeste opisati strukturu imenske rečenice, te ukazati na forme koje mogu doći u funkciji subjekta ili predikata. Još jedan od ciljeva jeste detaljnije opisati kopulu i njenu upotrebu u imenskim rečenicama u arapskom jeziku, te predstaviti njene prijevodne ekvivalente u bosanskom jeziku.

Rad smo podijelili na četiri poglavlja i to: definiranje imenske rečenice te njeno upoređivanje sa imeničkom frazom i kongruencija unutar imeničke fraze i imenske rečenice, definiranje konstituenata subjekta, predikata i kopule u arapskoj imenskoj rečenici kao i kopularnih klauza, red riječi u imenskoj rečenici i vremenski aspekti imenske rečenice.

U poglavlju o imenskoj rečenici i imeničkoj frazi analizirat ćemo pojam ekativne rečenice, te ćemo analizirati i kongruenciju unutar imeničke fraze i imenske rečenice. Poglavlje o konstituentima imenske rečenice posvećeno je subjektu, predikatu i kopuli. U okviru ovog poglavlja analizirat ćemo kategorije koje dolaze u funkciju ovih konstituenata tj. imenička fraza, samostalna lična zamjenica, pokazna zamjenica i cijela rečenica u funkciji subjekta, te imenička fraza, lična zamjenica, pokazna zamjenica, prilog, pridjev, particip, prijedložna fraza i cijela rečenica u funkciji predikata. Također, u ovom poglavlju, analizirat ćemo kategoriju kopule u arapskom jeziku i njenu podjelu. Ova kategorija je veoma značajna, s obzirom na to da osnovnu imensku rečenicu u arapskom jeziku karakteriše izostanak kopule, koja se smatra *nepostojećom*, odnosno nultom. Govorit ćemo o nultoj kopuli, ali i slučajevima upotrebe pronominalne i glagolske kopule, te ćemo iznijeti teorije nekoliko arapskih gramatičara o postojanju kopule u arapskom jeziku i njenoj upotrebi. Nakon analize kopule slijedi potpoglavlje o kopularnim klauzama unutar kojeg ćemo govoriti o više strategija, odnosno semantičkih odnosa koje se kopulom iskazuju, a to su: ekativna, predikacijska, specifikacijska i identifikacijska klauza.

Nakon poglavlja o konstituentima govorit ćemo o redoslijedu konstituenata unutar imenske rečenice, koji može biti neutralan i inverzan, te ćemo na kraju analizirati vremenske aspekte imenske rečenice, koji su specifični, s obzirom na to da sama imenska rečenica ukoliko nema dodatnih modifikatora, subjektom i predikatom ne može iskazati određeno vrijeme. Shodno tome, unutar ovog poglavlja, prvo potpoglavlje bit će o bezvremenom prezentu, zatim ćemo dati primjer i za prezent, perfekt i futur, gdje se rečenica u ova vremena stavlja pomoću adverbijalnih oznaka.

Kao korpus analize odabrane teme koristit ćemo djelo *Dani* (*al-’Ayyām*) autora Tahe Huseina (Taha Husayn) u prevodu Nijaza Dizdarevića i Esada Durakovića, te djelo *Put između dva dvorca* (*Bayna al-qaṣrayn*) autora Nedžiba Mahfuzu (Nağīb Mahfûz) u prevodu Sulejmana Grozdanića. Uz svaki navedeni primjer iz korpusa, ponudit ćemo prijevod na bosanski jezik, zatim podvući dio koji analiziramo u određenom poglavlju ili potpoglavlju, te detaljnije analizirati podvučeni dio.

## 2. DEFINIRANJE IMENSKE REČENICE U ARAPSKOM JEZIKU

Prije nego što definiramo imensku rečenicu, prvo ćemo ukratko definirati šta je to imenička fraza, te koje su razlike, a koje sličnosti između ove dvije sintaksičke konstrukcije, što ćemo pokazati na konkretnim primjerima, budući da se u arapskom jeziku imenska, odnosno ekvativna rečenica, nerijetko sintaksički upoređuje sa imeničkom frazom.

### 2.1. IMENIČKA FRAZA VS. IMENSKA REČENICA

Sintagma ili fraza je skupina riječi koja ne prenosi cjelovitu misao i nema svojstvo predikativnosti. Imenička fraza je fraza koja funkcioniše kao imenica. Može uključivati upravnu imenicu - osobu, mjesto, stvar ili ideju - i njene modifikatore, komplemente i determinatore. Glavna riječ u imeničkoj frazi uvijek je imenica ili zamjenica. Modifikatori mogu doći prije ili poslije upravne imenice.<sup>1</sup>

U arapskom jeziku, u imeničkoj frazi, kongruencija imena i njegovog modifikatora je vrlo složena. U arapskom jeziku, pridjevi kao atributi dolaze iza imenice na koju se odnose. Ako je upravna imenica determinirana određenim članom, i atribut mora biti određen, te ako je upravna imenica nedeterminirana i atribut mora biti nedeterminiran<sup>2</sup>. Na primjer:

وَإِنَّمَا يَكْتَفِي بِأَنْ يَسْمَعَ كَلَامًا مَنْظُومًا<sup>3</sup>

...nego se zadovoljavao slušanjem stihovnog govora<sup>4</sup>

U prethodnom primjeru upotrijebljena je sintagma, odnosno imenička fraza كَلَامًا مَنْظُومًا u kojoj je imenica كَلَام (govor) upravni član, koji se nalazi u jednini muškog roda u akuzativu,

<sup>1</sup> Clive Holes, *Modern Arabic Structures, Function and Varieties*, Georgetown University Press, Washington, 2004, str. 196.

<sup>2</sup> J. A. Haywood, *A new Arabic grammar of the written language*, Lund Humphries, London, 1965, str. 23.

<sup>3</sup> Taha Husayn, *al-'Ayyām*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1964, str.66.

<sup>4</sup> Taha Husein, *Dani*, prijevod sa arapskog: Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str.15.

neodređena, a prati ga riječ pridjevskog značenja (*stihovni*), koja s imenicom kongruira u svim kategorijama.

وَاتَّقُ أَنَّهُ حَضَرَ هَذَا الْمِتْحَانَ الْيَوْمَيِّ أَيَّامًا مُّتَّصِلَّةً<sup>5</sup>

*Desilo se da je on nekoliko uzastopnih dana prisustvovao ovom svakodnevnom ispitu*<sup>6</sup>

Iz ovog primjera, možemo vidjeti upotrebu dvije imeničke fraze čiji prijevodni ekvivalenti nam u suštini pokazuju koliku ulogu igra određeni odnosno neodređeni član. Prva imenička fraza **الْيَوْمَيِّ** u kojoj je upravni član **إِمْتَحَانٌ** a određeni član je determinator,<sup>7</sup> a modifikator **أَيَّامًا مُّتَّصِلَّةً** (*svakodnevni*) koji kongruira sa imenicom u rodu, broju, padežu i određenosti. Za razliku od prethodno spomenute imeničke fraze, imenička fraza **أَيَّامًا مُّتَّصِلَّةً** nema određeni član, što možemo vidjeti iz prevoda gdje je upotrijebljena neodređena zamjenica za količinu *nekoliko*, kako bi se istakla neodređenost.

Također, ovdje možemo vidjeti da su pravila kongurencije složenija, s obzirom da nalazimo odstupanje od standardnog pravila kongruencije, tj. da upravna imenica i atribut kongruiraju u rodu, broju, padežu i određenosti ili neodređenosti. U navedenom primjeru, druga sintagma **أَيَّامًا مُّتَّصِلَّةً** primjer je odstupanja od osnovnog pravila. Riječ **يَوْمٌ** množina je riječi koja je u muškom rodu. Međutim, imenice koje ne spadaju u kategoriju živih bića, bilo da su muškog ili ženskog roda, imaju množinu koja se u imeničkoj frazi, pa tako i imenskoj rečenici, posmatra kao riječ u jednini ženskog roda. Iz tog razloga, svaki pridjev ili patrticip koji dođe u funkciji atributa uz imenicu koja je u množini, a ne pripada kategoriji živih bića, sa imenicom će se slagati u jednini ženskog roda, što upravo možemo vidjeti iz primjera gdje imenica **أَيَّامٌ** uz sebe veže atribut u formi

<sup>5</sup> Taha Ḥusayn, *al-'Ayyām*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1964, str. 67.

<sup>6</sup> Taha Husein, *Dani*, prijevod sa arapskog: Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str. 15.

<sup>7</sup> Determinator je riječ ili oznaka afiksacije koja dolazi sa imenicom koja bi je odredila odvojivši je od ostalih riječi. Determinatori u arapskom jeziku su: određeni/neodređeni član, broevi, kvantifikatori, prisvojne zamjenice (pronominalni sufiksi) i pokazne zamjenice.

participa aktivnog ﴿تَصْلِيَة﴾ koji je u jednini ženskog roda. Isto pravilo odnosi se i na imensku rečenicu, prilikom slaganja subjekta i predikata.

Na osnovu ovih primjera, vidjeli smo kako imenica i atribut kongruiraju unutar imeničke fraze, pa tako i imenske rečenice, ali jedna stvar je ključna u imeničkoj frazi, a to je odsustvo predikativnosti. U nastavku ćemo definirati rečenicu, imensku rečenicu i vidjeti šta predstavlja predikativnost u okviru imenske rečenice u arapskom jeziku.

Autori Halilović, Palić i Jahić u gramatici bosanskog jezika rečenicu definiraju kao osnovnu jedinicu kojom se bavi sintaksa, i koja može biti govorna ili jezička jedinica. Zato se ona posmatra na dva polja: obavijesnom i gramatičkom.<sup>8</sup> Kao obavijesna jedinica uvijek se uklapa u kontekst, pa se za nju kaže da je kontekstualno uključena. Kao takva ona se koristi u konkretnom govoru da se njome sugovorniku prenese zaokružena obavijest. Kada je u pitanju rečenica kao gramatička jedinica, tada je njeno najvažnije sredstvo predikativnost. Predikativnost gramatički konstituira rečenicu što znači da bez njega nema rečenice.<sup>9</sup>

U srednjovjekovnoj arapskoj gramatičkoj tradiciji, glagolska rečenica označava rečenicu čiji subjekt slijedi nakon njenog verbalnog predikata, bez obzira na položaj bilo kojeg drugog konstituenta u rečenici, dok se imenska rečenica, nasuprot tome, odnosi se na rečenicu u kojoj iza subjekta slijedi predikat, uključujući i glagolski predikat, te bezglagolsku rečenicu.<sup>10</sup> Wright prenosi srednjovjekovni koncept ova dva tipa rečenica, te za imensku rečenicu kaže da je to svaka rečenica koja počinje subjektom (imenicom ili zamjenicom), a da nije bitno da li slijedi predikat u formi imenice, prijedložne fraze ili glagola.<sup>11</sup>

Međutim, prema Blachereu imenska rečenica je samo ona koja se sastoji od dva elementa kako sam navela već ranije: subjekta i predikata, a koji međusobno nisu povezani glagolom.<sup>12</sup> Može se reći da Brockelmann, Reckendorf i Blachère predstavljaju tradicionalni zapadnjački pristup arapskim tipovima rečenica, te tako razlikuju dvije vrste rečenica: bezglagolsku rečenicu i

<sup>8</sup> Dževad Jahić et. al., *Gramatika bosanskoga jezika*, Dom štampe Zenica, Zenica, 2000, str. 355.

<sup>9</sup> Dževad Jahić et. al., *Gramatika bosanskoga jezika*, Dom štampe Zenica, Zenica, 2000, str. 356.

<sup>10</sup> Yishai Peled, *Sentence Types and Word-Order Patterns in Written Arabic Medieval and Modern Perspectives*, Brill, Leide, Boston, 2009, str. 30.

<sup>11</sup> William Wright, *A Grammar of the Arabic Language*, New Impression, Lebanon, 1996, str. 65.

<sup>12</sup> Preuzeto iz: Teufik Muftić, *Gramatika arapskoga jezika*, Ljiljan, Sarajevo, 1997, str. 601.

glagolsku rečenicu u čijoj strukturi glagolu može prethoditi subjekt ili mu slijediti.<sup>13</sup> Navest ćemo dva slična primjera za koje bi se po nekim gramatičarima moglo reći da je prvo imenska, a drugo glagolska rečenica, međutim ukoliko se vodimo teorijom Blacherea obje rečenice bi bile glagolske jer sadrže finitni glagolski oblik.

هَذِهِ الْحَادِثَةُ أَعَانَتْهُ عَلَى أَنْ يَفْهَمَ حَقًّا مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ الرِّوَاةُ عَنْ أَيِّ الْعَلَاءِ مِنْ آنَّهُ أَكَلَ ذَاتَ يَوْمًا ذَبْسًا...<sup>14</sup>

*Taj događaj mu je pomogao da duboko shvati anegdotu koja se pričala o Abul' Ala' Ma'ariju...*<sup>15</sup>

وَأَعَانَتْهُ هَذِهِ الْحَادِثَةُ عَلَى أَنْ يَفْهَمَ طُورًا مِنْ أَطْوَارِ أَيِّ الْعَلَاءِ حَقَّ الْفَهْمِ...<sup>16</sup>

*Isti taj događaj omogućio mu je da dublje shvati jednu od značajki tog pjesnika.*<sup>17</sup>

Autor Ahmed Alotaibi ovaj tip rečenice opisuje prema savremenim lingvističkim shvatanjima, te smatra da se imenskim rečenicama ne mogu smatrati i one u kojima se na mjestu predikata nalazi glagol, ali stoji iza subjekta. Zbog toga ih isti autor opisuje kao bezglagolske rečenice kojima nedostaje spojnica.<sup>18</sup>

U nastavku ćemo dati definiciju ekvativne rečenice, te navesti njene glavne karakteristike.

Ekvativna ili imenska rečenica u arapskom jeziku je bezglagolska rečenica, rečenica bez kopule. Rečenička struktura ekvativne rečenice nije samo redanje dvaju elemenata, već se podrazumijevaju i određena formalna obilježja ovih elemenata. Bitno je naglasiti da je subjekt određen (*al – ma 'rifā*) i predikat neodređen (*al – nakira*). Može se reći da se kopula u arapskom jeziku realizira kontrastom izraženim u gramatičkoj kategoriji određenosti subjekta i neodređenosti predikata.<sup>19</sup> U ekvativnim rečenicama, subjekt je referent, ono što se identificuje.

<sup>13</sup> Yishai Peled, *Sentence Types and Word-Order Patterns in Written Arabic Medieval and Modern Perspectives*, Brill, Leide, Boston, 2009, str. 35.

<sup>14</sup> Taha Ḥusayn, *al-'Ayyām*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1996, str. 27.

<sup>15</sup> Taha Husein, *Dani*, prijevod sa arapskog: Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str. 4.

<sup>16</sup> Taha Ḥusayn, *al-'Ayyām*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1996, str. 27.

<sup>17</sup> Taha, *Dani*, prijevod sa arapskog: Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str. 4.

<sup>18</sup> Ahmad S. Alotaibi, *The Copula in Arabic: Description and Analysis*, University of Essex, 2018. [doktorska disertacija], str. 49.

<sup>19</sup> Amra Mulović, *Komunikacijski i stilski potencijal markiranog reda riječi u standardnom arapskom jeziku*, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 2016, str. 41-46.

Dakle, imenska ili ekvativna rečenica ima dva osnovna člana koja se moraju nalaziti u njenoj strukturi inače rečenica neće biti potpuna, a to su:<sup>20</sup>

a) Subjekat (الْمُسَنَّدُ إِلَيْهِ ili الْمُبَيَّنُ<sup>21</sup>)

b) Predikat (الْمُسَنَّدُ إِلَى أَخْرِجْ<sup>22</sup>)

Subjekt ekvativne odnosno imenske rečenice je u nominativu. Predikat je također u nominativu ukoliko je u formi imenske riječi. Kada je predikat imenica, zamjenica, particip ili pridjev, on sa subjektom kongruira u rodu i broju, ali ne i u određenosti. Uglavnom je subjekt prvi član ekvativne rečenice, ali rečenica nekada može imati i inverzan red riječi kada predikat dolazi kao prvi član ekvativne rečenice.<sup>23</sup>

Također, bitno je spomenuti kopulu u arapskom jeziku. Najvažnije je reći da arapska imenska rečenica uglavnom ima nultu kopulu ili se u njenoj funkciji često mogu javiti lične zamjenice ili neki glagoli. Kopula je u suštini koheziono sredstvo subjekta i predikata. U svom radu *Copula in Arabic*, Ahmed Alotaibi, navodi da se u literaturi iznose različite definicije, od kojih svaka pokušava obuhvatiti prirodu kopule u svjetskim jezicima. Isti autor definira kopulu kao "glagol koji nema sadržaja, već jednostavno povezuje dvije riječi ili fraze".<sup>24</sup> Ekvivalent kopuli u bosanskom jeziku je glagol *biti* u njegovim enklitičkim varijantama (*sam, si, je, smo, ste, su*), međutim o kopuli ćemo detaljnije govoriti nešto malo kasnije.

U arapskom jeziku, imenska rečenica je jezička struktura koja se sastoji od dvije komponente: subjekta na čijem mjestu mogu doći određena imenička fraza, pokazna, lična ili odnosna zamjenica kao i infinitivna rečenica te predikata na čijem mjestu mogu doći imeničke fraze, pridjevske fraze, prijedložne fraze, prilozi kao i cijele rečenice.<sup>25</sup> U nastavku ćemo govoriti o kongruenciji navedenih konstituenata, a zatim ćemo detaljnije govoriti o njima samima i mogućim formama u kojim se mogu naći ovi elementi.

<sup>20</sup> Amra Mulović, „Sintaksički status nepotpunih glagola u arapskom jeziku“, *Anali Gazi Husrev-begove biblioteke*, 50 (42), Sarajevo, 2021, str. 164.

<sup>21</sup> Karin C. Ryding, *A Reference Grammar of Modern Standard Arabic*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005., str. 59.

<sup>22</sup> Ahmad S. Alotaibi, *The Copula in Arabic: Description and Analysis*, University of Essex, 2018. [doktorska disertacija], str. 39.

<sup>23</sup> Mohammed Amer Ahmed Sultan, „A Contrastive Study of Arabic and English Nominal Sentences“, *The Middle East International Journal for Social Sciences*, Vol. 4, No 1 Mar., 2022, str. 8.

## 2.2. KONGRUENCIJA SUBJEKTA I PREDIKATA U IMENSKOJ REČENICI

Kada je predikat imenske rečenice imenička ili pridjevska fraza, moramo napraviti distinkciju između subjekta koji pripada klasi ljudskih bića ili on sam označava ljudska bića i između subjekta koji nije takav, odnosno ne označava ljudska bića, te moramo povesti računa o vrsti kongruencije. Kada se na poziciji subjekta nađe imenica koja označava ljudsko biće u jednini, dvojini ili množini muškog ili ženskog roda onda predikat kongruira u jednini, dvojini i množini, muškog ili ženskog roda, odnosno predikat kongurira sa subjektom u kategorijama roda i broja. Kada je riječ o subjektu koji ne označava ljudsko biće u jednini onda pravila kongruiranja ostaju ista, a ukoliko se pojavi ime koje se nalazi u množini, a ne označava ljudsko biće, onda predikat mora konguirati u jednini ženskog roda.<sup>24</sup>

الْأَمْرُ ثَقِيلٌ عَلَيْهِ مُنْدُ بَابُ الْمُبْتَدَأ<sup>25</sup>

*Stvar mu je teška od samog početka.*<sup>26</sup>

Iz navedenog primjera vidimo da imenica **الْأَمْرُ** vrši funkciju subjekta koja se nalazi u jednini muškog roda, a predikat **ثَقِيلٌ** kongruira sa njom u rodu, broju i padežu, a ne kongruira u određenosti što je glavna razlika između subjekta i predikata.

الْزَّمِيَّلَانِ حَارِجَانِ.<sup>27</sup>

*Dva druga izlaze.*

Kongruenciju u ovom primjeru vidimo kroz rod i broj, ali ne i kroz određenost. Subjekt **الْزَّمِيَّلَانِ** imenica je muškog roda u dvojini te je određena, dok je predikat neodređeni paticip aktivni muškog roda u dvojini **حَارِجَانِ**.

<sup>24</sup> Ariel A. Bloch, *Studies in Arabic Syntax and Semantics*, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1991, str. 253.

<sup>25</sup> Taha Ḥusayn, *al-’Ayyam*, I-II, Dār al-Ma’ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1996, str. 54.

<sup>26</sup> Taha Husein, *Dani*, s arapskog preveo Esad Duraković, Svjetlost, Sarajevo, 1998, str. 49.

<sup>27</sup> Teufik Muftić, *Gramatika arapskoga jezika*, Ljiljan, Sarajevo, 1997, str. 434.

Profesori ulaze.<sup>28</sup>

U ovom primjeru subjekat الْمُدَرِّسُونَ nalazi se u pravilnoj množini muškog roda, te je određen onako kako to funkcija subjekta zahtijeva. U funkciji predikata nalazimo particip aktivni داخِلُونَ koji se nalazi u množini muškog roda te tako kongruira sa subjektom, s tim što je kao predikat neodređen.

فَأَمَّا أَصْوَاتُ الْفَجْرِ فَكَانَتْ فَاتِرَةً حَلْوَةً فِيهَا بَقِيَّةٌ مِنْ نَوْمٍ.<sup>30</sup>

Glasovi ujutru bivali su blagi i u njima je bilo ostatka sna.<sup>31</sup>

U primjeru vidimo rečenicu ... أَصْوَاتُ الْفَجْرِ فَكَانَتْ فَاتِرَةً حَلْوَةً u kojoj sintagma أَصْوَاتُ الْفَجْرِ obnašaju funkciju formi genitivne veze obnaša funkciju subjekta, a imeničke fraze حَلْوَةً i فَاتِرَةً obnašaju funkciju predikata, te su se ovdje našle i kao dopune glagolu odnosno glagolskoj kopuli كَانَ. Iz tog razloga u ovom primjeru oni stoje u akuzativu, jer je to rekcija glagolske kopule كَانَ. Na ovom primjeru jasno vidimo odstupanje od standardnog pravila kongruencije, budući da se subjekt sa predikatom ne slaže u rodu, broju i padežu, jer se riječi poput imenice أَصْوَاتُ što je nepravilna množina riječi صَوْتٌ (*glas*), odnosno riječi koje ne označavaju razumna bića, u ovakvim situacijama kongruiraju sa predikatom u jednini ženskog roda. Iz tog razloga predikati حَلْوَةً i فَاتِرَةً javili su se u jednini ženskog roda.

<sup>28</sup> Teufik Muftić, *Gramatika arapskoga jezika*, Ljiljan, Sarajevo, 1997, str. 435.

<sup>29</sup> Teufik Muftić, *Gramatika arapskoga jezika*, Ljiljan, Sarajevo, 1997, str. 435.

<sup>30</sup> Taha Ḥusayn, *al-’Ayyam*, I-II, Dār al-Ma’ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1996, str. 111.

<sup>31</sup> Taha Husein, *Dani*, s arapskog preveo Esad Duraković, Svjetlost, Sarajevo, 1998, str. 110.

### 3. KONSTITUENTI IMENSKE REČENICE

Nakon poglavlja o kongruenciji osnovnih konstituenata imenske rečenice, subjekta i predikata, u nastavku ćemo reći u kojim formama se mogu pojaviti ovi konstituenti. U ovom poglavlju ćemo na konkretnim primjerima pokazati u kojim se sve formama mogu javiti subjekat, predikat te kopula kao osnovni konstituenti imenske rečenice.

#### 3.1. SUBJEKT IMENSKE REČENICE

Subjekt se može pojaviti u ustaljenim konstrukcijama kao što su imenička fraza, naglašena ili neneglašena lična zamjenica, pokazna zamjenica, odnosna zamjenica, infinitivna rečenica te cijela rečenica.<sup>32</sup>

##### 3.1.1. Imenička fraza u funkciji subjekta

Do sada smo imeničku frazu spominjali kako bismo uvidjeli sličnosti i razlike između imeničke fraze i imenske rečenice, no sada ćemo vidjeti kako izgledaju rečenice u kojima imenička fraza vrši funkciju subjekta.

لَمْ يَكُنْ يُقَدِّرُ هَذَا كُلُّهُ، وَ إِنَّمَا كَانَ يَعْلَمُ يَقِينًا لَا يُخَالِطُهُ الظَّنُّ أَنَّ هَذِهِ الْفَتَنَةَ عَالَمٌ آخَرُ مُسْتَقِلٌ عَنِ الْعَالَمِ الَّذِي كَانَ يَعْشُ

<sup>33</sup>. فيهِ.

*Ništa od svega ovoga nije naslućivao, ali je bio siguran, bez trunke sumnje, da kanal predstavlja drugi svijet, nezavisan od svijeta u kome on živi.*<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Teufik Muftić, *Gramatika arapskoga jezika*, Ljiljan, Sarajevo, 1997, str. 602.

<sup>33</sup> Taha Husayn, *al-’Ayyām*, I-II, Dār al-Ma’ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1964, str. 20.

<sup>34</sup> Taha Husein, *Dani*, prijevod sa arapskog; Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str. 2.

هَذِهِ الْقَنَاءَ عَالَمٌ آخَرُ مُسْتَقِلٌ عَنِ الْعَالَمِ الَّذِي كَانَ يَعْيِشُ فِيهِ

u funkciji komplementa masdara **الظُّنُونُ** uvedena je uvodnom rečeničkom partikulom **أَنْ** a rekacija ove uvodne rečeničke partikule zahtijeva da subjekat koji se pojavi iza nje mora biti u akuzativu, što vidimo iz navedenog primjera gdje subjekat **القَنَاءَ** stoji u akuzativu, a ne u nominativu.

Klasa riječi koja uzrokuje pojavu subjekta u akuzativu umjesto u nominativu jesu uvodne rečeničke partikule, čija rekacija potvrđuje navedeno. To su: **إِنْ**, **أَنْ**, **كَانَ**, **لَكِنْ**, **لِأَنْ**, **لَيْتَ**, **لَعَلَّ**. Kada je riječ o njihovom gramatičkom djelovanju, one se ponašaju na sljedeći način. Ove partikule, kao što smo već rekli, zahtijevaju akuzativ subjekta u formi imenske fraze u imenskoj i glagolskoj rečenici sa subjektom na njenom početku, te topika u rečenici sa tematiziranim elementom. Funkcija uvodnih rečeničkih partikula je različita. Uvodne rečeničke partikule mogu biti komplementizatori, subordinatori, koordinatori i rečenički prilozi. Npr.:

وَلَكِنَّ الدَّنْبَ لَيْسَ عَلَيْكَ وَلَا عَلَيَّ وَإِمَّا هُوَ عَلَى أَيِّكَ<sup>35</sup>

*Međutim, nismo krivi ni ti ni ja, već je kriv tvoj otac.*<sup>36</sup>

Iz ovog primjera vidimo upotrebu uvodne rečeničke partikule **لَكِنْ** koja je uvela adverzativnu imensku rečenicu i subjekat te adverzativne rečenice jeste imenička fraza u akuzativu **الدَّنْبَ** (*krivnja*), zbog rekacije uvodne rečeničke partikule **لَكِنْ**.

<sup>35</sup> Taha Ḥusayn, *al-’Ayyām*, I-II, Dār al-Ma’ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1964, str. 33.

<sup>36</sup> Taha Husein, *Dani*, s arapskog preveo Esad Duraković, Svjetlost, Sarajevo, 1998, str. 37.

### 3.1.2. Naglašena i nenaglašena lična zamjenica u funkciji subjekta

Lične zamjenice su klasa riječi koje mogu obavljati funkciju subjekta imenske rečenice što ćemo pokazati na sljedećem primjeru:

هُوَ إِذَا مَظْلُومٌ.<sup>37</sup>

Znaci, on je žrtva nepravde...<sup>38</sup>

U ovom primjeru funkciju subjekta vrši samostalna lična zamjenica u trećem licu jednine muškog roda هُوَ (on).

وَهِيَ هُنَا الْأُمُّ وَالرَّوْجَةُ وَالْأُسْتَادَةُ وَالْفَتَانَةُ<sup>39</sup>

Ona je ovdje i majka, i supruga, i majstor, i umjetnik.<sup>40</sup>

U ovoj rečenici kao i u prethodnom primjeru, subjekt je lična zamjenica u trećem licu jednine ženskog roda هُنَا (ona). U ovoj rečenici imamo sve ukupno četiri predikata, koja nam može poslužiti kao odličan primjer ilustrovanja mogućnosti gramatičkog određivanja predikata u slučaju izražavanja opštih značenja. Imenice الْأُمُّ، الْأُسْتَادَةُ، الْفَتَانَةُ، الْرَّوْجَةُ su predikati koji nam pokazuju opšta značenja. Iz ove rečenice mogli bismo izdvojiti četiri proste rečenice, s obzirom na postojanje četiri predikata:

وَهِيَ هُنَا الْأُمُّ.- Ona je ovdje majka.-.

وَهِيَ هُنَا الرَّوْجَةُ.- Ona je ovdje supruga.-.

وَهِيَ هُنَا الْأُسْتَادَةُ.- Ona je ovdje majstor.-.

<sup>37</sup> Taha Husayn, *al-'Ayyām*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1964, str. 38.

<sup>38</sup> Taha Husein, *Dani*, prijevod sa arapskog: Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str. 7.

<sup>39</sup> Naġib Maḥfūz, *Bayna al-qasrayni*, Dâru al-ṣurûq, al-Qāhira, 2011, str. 20.

<sup>40</sup> Nedžib Mahfuz, *Put između dva dvorca*, prijevod sa arapskog: Sulejman Grozdanić, Svjetlost, Sarajevo, 1990, str. 22.

وَهِيَ هُنَا الْفَنَاءُ.-  
*Ona je ovdje umjetnik.*

U sljedećem primjeru navest ćemo rečenicu u kojoj funkciju subjekta ima nenaglašena lična zamjenica ispred koje stoji uvodna rečenička partikula u funkciji rečeničkog priloga.

إِنَّكَ كَادِبٌ.<sup>41</sup>

Ti lažeš!<sup>42</sup>

Iz navedenog primjera možemo vidjeti uvođenje nenaglašene lične zamjenice u obliku pronominalnog sufiksa pomoću uvodne rečeničke partikule إِنْ. Iza uvodne rečeničke partikule nalazi se pronominalni sufiks za drugo lice jednine muškog roda, tj. nenaglašena lična zamjenica, te imenička fraza كَادِبٌ koja vrši funkciju predikata. S tim možemo zaključiti, da uvodne rečeničke partikule لَعَلَّ, لَيْتَ, كَانَ, لَكِنْ, إِنْ, أَنْ mogu uvesti subjekat u formi nenaglašene lične zamjenice.

### 3.1.3. Pokazna zamjenica u funkciji subjekta

Također, funkciju subjekta mogu vršiti i pokazne zamjenice, što vidimo iz sljedećeg primjera:

هُؤُلَاءِ هُمُ الْعُلَمَاءُ<sup>43</sup>

To je ta ulema, ti učenjaci!<sup>44</sup>

U navedenom primjeru, funkciju subjekta vrši pokazna zamjenica u obliku trećeg lica množine muškog roda هُؤُلَاءِ, prevedena nereferentnom zamjenicom *to*.

<sup>41</sup> Taha Ḥusayn, *al-'Ayyām*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1964, str. 55.

<sup>42</sup> Taha Husein, *Dani*, s arapskog preveo Esad Duraković, Svjetlost, Sarajevo, 1998, str. 15.

<sup>43</sup> Taha Ḥusayn, *al-'Ayyām*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1964, str. 72

<sup>44</sup> Taha Husein, *Dani*, prijevod sa arapskog; Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str. 16.

### 3.1.4. Odnosna zamjenica u funkciji subjekta

Odnosne zamjenice **الْمَوْصُلَاتُ** imaju osnovne oblike (u jednini):<sup>45</sup> مَنْ، مَا، أَيْهُ، أَيْهَةُ، الَّذِي الَّتِي

**أَخْرِجْ مَا فِي جَيْلِكَ!**<sup>46</sup>

*Izvadi ono što ti je u džepu!*<sup>47</sup>

### 3.1.5. Rečenica u funkciji subjekta

U funkciji subjekta imenske rečenice javljaju se dva tipa rečenica. Prvi tip je infinitivna rečenica, zamjenljiva infinitivom, tj. verbativnom ili glagolskom imenicom (masdar) u arapskom jeziku, ali je ona većeg intenziteta nego on. Pred njom je veznik **أَنْ** i glagol iza njega u konjunktivu:<sup>48</sup>

**أَنْ تَطْلُبُوا الْعِلْمَ فَرِيضَةٌ عَلَيْكُمْ**<sup>49</sup>

*Dužnost vam je da tražite nauku.*

Subjekat u formi rečenice može se zamjeniti infinitivom, tj. verbativnom imenicom:

**طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَيْكُمْ**<sup>50</sup>

*Traženje nauke vaša je dužnost.*

<sup>45</sup> Teufik Muftić, *Gramatika arapskoga jezika*, Ljiljan, Sarajevo, 1998, str. 241.

<sup>46</sup> Ibid, str. 602.

<sup>47</sup> Ibid, str. 602.

<sup>48</sup> Teufik Muftić, *Gramatika arapskoga jezika*, Ljiljan, Sarajevo, 1998, str. 603.

<sup>49</sup> Ibid, str. 603.

<sup>50</sup> Ibid, str. 603.

Iz ovog primjera, vidimo da imenička fraza طَلَبُ الْعِلْمِ u formi genitivne veze vrši funkciju subjekta.

U funkciji subjekta također mogu biti i rečenice koje su uglavnom uvedene uvodnom rečeničkom partikulom أَنْ iza predikata u formi neodređene pridjevske riječi ili prijedložne fraze, što možemo vidjet na sljedećem primjeru u kojem je predikat neodređeni pridjev:

صَحِيقٌ أَنَّ الْأُجْرَةَ مُنْخَفَضَةً.<sup>51</sup>

Tačno je da je rata bila niska.

### 3.2. PREDIKAT IMENSKE REČENICE

Predikat imenske rečenice stoji u nominativu ukoliko je riječ o imeničkoj ili pridjevskoj frazi. Imenska rečenica može imati više predikata. Oni se u njoj nižu jedan za drugim naporedo sa ili bez veznika odnosno sindetski ili asindetski, ali uglavnom je njihovo vezanje asindetsko:

أَمَّا وَجْهُهُ مُسْتَطِيلُ الْهُنْيَةِ مُكْتَبِرُ الْأَدِيمِ قَوِيُّ التَّعْبِيرِ وَاضْطَاحُ الْمَلَامِحِ<sup>52</sup>

Lice mu je bilo izduženo, zategnutog tena, izražajnih i upecatljivih crta.<sup>53</sup>

U navedenom primjeru, vidimo da je riječ وَجْهٌ muškog roda, u jednini u nominativu, te određena pronominalnim sufiksom, te se iza nje nižu predikati koji su u skladu s pravilima kongruencije muškog roda, u jednini i nominativu: مُسْتَطِيلُ الْهُنْيَةِ, مُكْتَبِرُ الْأَدِيمِ, قَوِيُّ التَّعْبِيرِ, وَاضْطَاحُ

<sup>51</sup> Elsaïd Badawi et. al., *Modern Written Arabic. A Comprehensive Grammar*, Routledge, London and New York, 2004, str. 604.

<sup>52</sup> Naṣīb Maḥfūz, *Bayna al-qāṣraynī*, Dâr al-ṣurûq, al-Qāhirah, 2011, str. 12.

<sup>53</sup> Nedžib Mahfuz, *Put između dva dvorca*, prijevod sa arapskog: Sulejman Grozdanić, Svjetlost, Sarajevo, 1990, str. 13.

الْمَلَاحِ. Bitno je naglasiti da se navedeni predikati nalaze u formi kvazigenitivne veze, tj. prvi član konstrukcije je pridjevska riječ.

Kao što smo i ranije rekli, kada je predikat imenica, zamjenica ili pridjev, on sa subjektom kongruira u rodu i broju, ali ne i u određenosti.

Predikat je ponajviše indeterminirano ime, uglavnom u nominativu. No, ako je predikat ipak determiniran ispred njega dolazi lična zamjenica (rastavljena), da se predikat ne bi shvatio kao atribut imenice u funkciji subjekta. Ta zamjenica se u ovom slučaju naziva disjunktivna ili ضَمِيرُ الْفَصْلِ.

Kad su i subjekt i predikat imenske rečenice određeni, prijelaz s određenog subjekta na određeni predikat više nije jasno označen, pa se obično odvajaju već spomenutom disjunktivnom zamjenicom, tj. zamjenicom koja razlikuje predikate od atributa subjekta, i često se pogrešno naziva kopulom u zapadnim izvorima.

وَ لَكِنَّ لَوْنًا مِنَ الرَّشْوَةِ خَاصًّا كَانَ يَعْجِبُهُ وَ يَقْتِنُهُ، وَ يُشَحِّحُهُ عَلَى أَنْ يَهْمَلَ وَاجْبَهُ أَشْنَعَ إِهْمَالٍ، وَ هَذَا اللَّوْنُ هُوَ

الْفَصَصُ وَ الْحِكَایاتُ وَ الْكُتُبُ<sup>54</sup>

*Ali jedna posebna vrsta mita dopadala mu se i očaravala ga toliko da se ohrabriava da na najružniji način zanemaruje svoju dužnost: to su bile priče, legende i knjige.<sup>55</sup>*

Iz navedenog primjera ćemo izdvojiti imensku rečenicu وَهَذَا اللَّوْنُ هُوَ الْفَصَصُ وَالْحِكَایاتُ وَالْكُتُبُ u kojoj je subjekt rastavljen disjunktivnom zamjenicom هُوَ iza koje slijede tri predikata koja su određena i sindetski povezana: الْفَصَصُ وَالْحِكَایاتُ وَالْكُتُبُ.

Uz pokazne zamjenice gotovo se uvijek koristi disjunktivna zamjenica kako bi se mogli razlikovati subjekt i predikat.

<sup>54</sup> Taha Husayn, *al- 'Ayyām*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Misr, al-Qāhira, 1996, str. 50.

<sup>55</sup> Taha Husein, *Dani*, prijevod sa arapskog; Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str. 10.

To je ta ulema, ti učenjaci<sup>57</sup>

Subjekat rečenice je pokazna zamjenica هُؤُلَاءِ, iza koje dolazi disjunktivna zamjenica u trećem licu množine muškog roda هُمْ i iza nje određeni predikat, imenica u nominativu nepravilne množine muškog roda الْعُلَمَاءُ.

Nakon što smo spomenuli da imenska rečenica može imati više predikata u nastavku ćemo navesti šta se sve može javiti u funkciji predikata. U ustaljenim kombinacijama predikat se može javiti u sljedećim funkcijama:<sup>58</sup>

### 3.2.1. Imenička fraza u funkciji predikata

Kao što se mogla naći u funkciji subjekta, imeničku frazu također često nalazimo i u funkciji predikata, što možemo vidjeti iz sljedećih primjera:

وَ لَمْ يَكُنْ يُقَدِّرُ أَنَّ الْمَاءَ يَنْقَطِعُ مِنْ حِينٍ إِلَى حِينٍ عَنْ هَذِهِ الْقُنَاءِ، فَإِذَا هِيَ حَفْرَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ يُعْبَثُ فِيهَا الصَّبَيَانُ،  
وَبَيْحَثُونَ فِي أَرْضِهَا الرُّخْوَةِ عَمَّا تَخْلُفُ مِنْ صِغَارِ السَّمَكِ<sup>59</sup>.

Nije ni slatio da je, s vremenom na vrijeme, kanal presušivao pretvarajući se u dugački rov gdje su se zabavljala djeca, tražeći po mekanom dnu uginule ribice.<sup>60</sup>

<sup>56</sup> Taha Husayn, *al- 'Ayyām*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1996, str. 72.

<sup>57</sup> Taha Husein, *Dani*, prijevod sa arapskog: Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str. 16.

<sup>58</sup> Teufik Muftić, *Gramatika arapskoga jezika*, Ljiljan, Sarajevo, 1997, str. 430.

<sup>59</sup> Taha Husayn, *al- 'Ayyām*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1996, str. 20.

<sup>60</sup> Taha Husein, *Dani*, prijevod sa arapskog: Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str. 2.

Iz navedenog primjera izdvojiti ćemo imensku rečenicu ...<sup>61</sup> iz koje vidimo da je subjekat lična zamjenica u trećem licu jednine ženskog roda هِيَ حَفْرَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ... i za koje slijedi imenička fraza sa upravnom imenicom حَفْرَةٌ (rov) i atributima مُسْتَطِيلَةٌ (dugačak) i dvije koordinirane odnosne rečenice.

لَمْ يَكُنْ يُقْدِرُ هَذَا كُلُّهُ، وَ إِنَّمَا كَانَ يَعْلَمُ يَقِينًا لَا يُخَالِطُهُ الظَّنُّ أَنَّ هَذِهِ الْقَنَّاةَ عَالَمٌ آخَرُ مُسْتَقِلٌّ عَنِ الْعَالَمِ الَّذِي كَانَ يَعِيشُ

...<sup>61</sup> فيه

*Ništa od svega ovoga nije naslućivao, ali je bio siguran, bez trunke sumnje, da kanal predstavlja drugi svijet, nezavisan od svijeta u kome on živi*<sup>62</sup>.

U navedenom primjeru izdvojiti ćemo rečenicu آنَ هَذِهِ الْقَنَّاةَ عَالَمٌ آخَرُ مُسْتَقِلٌّ عَنِ الْعَالَمِ الَّذِي كَانَ يَعِيشُ فيه gdje je imenska rečenica uvedena uvodnom rečeničkom partikulom آنَ i za koje dolazi subjekat القَنَّاةَ, nakon kojeg slijedi modificirana imenička fraza عَالَمٌ آخَرُ مُسْتَقِلٌّ عنِ الْعَالَمِ الَّذِي كَانَ يَعِيشُ فيه koja vrši funkciju predikata.

### 3.2.2. Naglašena lična zamjenica u funkciji predikata

Funkciju predikata također može vršiti i samostalna lična zamjenica, što vidimo iz primjera kojeg smo naveli iz gramatike autora Teufika Muftića. Lična zamjenica trećeg lica muškog roda هو u primjeru je prevedena pokaznom zamjenicom *taj*.

<sup>61</sup> Taha Husayn, *al 'Ayyām*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1996, str. 20

<sup>62</sup> Taha Husein, *Dani*, prijevod sa arapskog; Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str. 2

أَنَا هُوَ<sup>63</sup>.

*Ja sam taj.*

### 3.2.3. Pokazna zamjenica u funkciji predikata

Pokazne zamjenice također mogu biti i u funkciji predikata kao što su bile i u funkciji subjekta, što možemo vidjeti iz sljedećeg primjera.

هُوَ ذَاك!<sup>64</sup>

To je to<sup>65</sup>

Iz navedenog primjera vidimo da pokazna zamjenica ذَاك u ovoj rečenici vrši funkciju predikata.

### 3.2.4. Prilog u funkciji predikata

Prilog u funkciji predikata se najčešće nalazi kada imenska rečenica ima inverzan red riječi, odnosno na prvom mjestu je predikat a na drugom subjekat, o čemu ćemo detaljnije govoriti malo kasnije.

فَهُنَاكَ الصَّيَاحُ وَالْغَنَاءُ، وَهُنَاكَ الضَّحِيجُ وَالْعَجِيجُ، وَ هُنَاكَ الضَّوْضَاءُ الَّتِي مَمْ يَكُنْ يَبْصُرُ هَاهُ حَدَّا أَلَّا كُوْضَنَ الشَّيْخِ مِنْ

سَرِيرِهِ، وَ دَعَاؤُهُ بِالْأَبْرِيقِ لِيَتَوَضَّأَ.<sup>66</sup>

<sup>63</sup> Teufik Muftić, *Gramatika arapskoga jezika*, Ljiljan, Sarajevo, 1997, str. 603

<sup>64</sup> Vincente Cantarino, *Syntax of Modern Arabic Prose-The Simple Sentence*, Indiana University Press, Ontario, 1974, str. 18.

<sup>65</sup> Ibid, str. 18.

<sup>66</sup> Taha Husayn, *al-'Ayyam*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhirah, 1996, str. 19

*Nakon toga nastajali su žamor, pjevanje i galama, koji bi se smirivali tek kada bi šejh ustao iz kreveta i zatražio ibrik da uzme abdest.*<sup>67</sup>

U ovom primjeru rečenica koja u sebi sadrži tri sindetski vezane imenske rečenice od kojih svaka počinje prilogom هُنَّاكَ koji vrši funkciju predikata, a svaka konstrukcija koja je došla iza njega vrši funkciju subjekta. Također, u ovom primjeru možemo vidjeti da prijevod nije doslovan prijevod priloga هُنَّاكَ koji se često prevodi glagolom *postojati*, te je zanimljivo da je u prevodu na bosanski jezik ovaj prilog u primjeru preveden glagolom *nastajati*, što znači da neke imenske rečenice u prevodu na bosanski jezik mogu biti prevedene glagolskim rečenicama.

### 3.2.5. Pridjevska fraza u funkciji predikata

Pridjevi kao vrsta riječi često se nalaze u funkciji predikata, što vidimo u sljedećim primjerima:

وَكَانَ الشَّيْخُ يُحِبُّ: "دَعْهُ يَلْعَبُ إِنَّهُ صَغِيرٌ".<sup>68</sup>

...a šejh odgovori: „Pusti ga da se igra, još je malen“.<sup>69</sup>

U navedenom primjeru, pridjev صَغِيرٌ prijevodnog ekvivalenta *malen* u ovoj rečenici vrši funkciju predikata. Subjekat je nenaglašena lična zamjenica u formi pronominalnog sufiksa za treće lice jednine muškog roda koji je spojen sa uvodnom rečeničkom partikulom إِنَّ.

Također možemo navesti primjer za komparativ koji se nalazi u funkciji predikata, što je česta pojava.

وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقَنُونَ.<sup>70</sup>

<sup>67</sup> Taha Husein, *Dani*, prijevod sa arapskog: Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str. 2

<sup>68</sup> Taha Ḥusayn, *al-'Ayyam*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhirah, 1996, str. 36

<sup>69</sup> Taha Husein, *Dani*, prijevod sa arapskog: Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str. 7

<sup>70</sup> Kur'an, 5:50.

*A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje?*

### 3.2.6. Particip u funkciji predikata

U funkciji predikata mogu se naći i derivirana imena, kao što su particip aktivni i pasivni, što vidimo u narednom primjeru:

وَصَاحِبُنَا جَالِسٌ يَسْمَعُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ كَمَا كَانَ يَسْمَعُ فِي آخِرِ النَّهَارِ.<sup>71</sup>

*Naš prijatelj bi sjedio i slušao u početku noći isto onako kako je slušao pri kraju dana<sup>72</sup>.*

U navedenom primjeru imenička fraza, izvedeno ime, odnosno particip aktivni (onaj koji sjedi), vrši funkciju predikata u ovoj rečenici. Particip aktivni se u ovakvim rečenicama često prevodi finitnim glagolskim oblikom (on sjedi).

### 3.2.7. Prijedložna fraza u funkciji predikata

Prijedložna fraza je konstrukcija koja se sastoji od upravnog člana tj. prijedloga koji zahtijeva genitiv, i zavisnog člana tj. komplementa upravnog člana u genitivu, koji može biti imenica, upitna, pokazna ili odnosna zamjenica, pridjev, prilog, pronominalni sufiks, ali i cijela rečenica. Prijedložna fraza u arapskom jeziku može imati funkciju subjekta i predikata imenske rečenice, modifikatora glagola ili imenice, komplementa, dopune, atributa, personalizatora unipersonalnih glagola itd., ali mi ćemo trenutno navesti primjer prijedložne fraze koja je u funkciji predikata.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Taha Ḥusayn, *al-’Ayyam*, I-II, Dār al-Ma’ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1996, str. 30

<sup>72</sup> Taha Husein, *Dani*, prijevod sa arapskog: Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str. 5

<sup>73</sup> Ron Buckley, *Modern Literary Arabic. A Reference Grammar*, Librairie du Liban Publishers. s.a., str. 272-274.

إِنَّهُ فِي الْجَامِعَةِ.<sup>74</sup>

*On je na univerzitetu.*<sup>75</sup>

U navedenom primjeru vidimo da je prijedložna fraza في الجامِعَةِ u ovoj rečenici u funkciji predikata.

### 3.2.8. Rečenica u funkciji predikata

S obzirom da je upotreba uvodnih rečeničkih partikula u arapskom jeziku česta, često nalazimo i cijele rečenice u funkciji predikata.

أَخْرُجْ أَنَّهُ كَانَ سَعِيدًا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ<sup>76</sup>

*Zaista, bio je sretan tih dana.*<sup>77</sup>

U navedenom primjeru rečenica koja je uvedena uvodnom rečeničkom partikulom أَنْ vrši funkciju predikata ove rečenice dok je imenička fraza أَخْرُجْ (*istina*) subjekat rečenice.

No, mi ćemo u nastavku ponuditi naš prevod kroz koji bismo jasnije shvatili ovaj primjer gdje je cijela rečenica u funkciji predikata, odnosno rečenica *da je tih dana bio sretan*.

*Istina je da je tih dana bio sretan.*

Nakon što smo rekli nešto više o subjektu i predikatu imenske rečenice u arapskom jeziku, te sintaksičkim konstrukcijama koje mogu vršiti funkciju subjekta i predikata imenske rečenice, u narednom potpoglavlju govorit ćemo u kopuli u arapskom jeziku te ćemo navesti klasifikaciju ovog konstituenta imenske rečenice prema arapskim gramatičarima.

<sup>74</sup> Taha Husayn, *al-'Ayyam*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1996, str. 280.

<sup>75</sup> Taha Husein, *Dani*, prijevod sa arapskog: Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str. 230.

<sup>76</sup> Taha Husayn, *al-'Ayyam*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1996, str. 58.

<sup>77</sup> Taha Husein, *Dani*, prijevod sa arapskog: Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str. 12.

### 3.3. KOPULA U ARAPSKOM JEZIKU

Kao što smo ranije naveli, za kopulu se u literaturi navode različite definicije od kojih svaka pokušava obuhvatiti prirodu kopule u svjetskim jezicima. Alotaibi navodi da Brown i Miller definiraju kopulu kao "glagol koji nema sadržaja, već jednostavno povezuje dvije riječi ili fraze".<sup>78</sup> Ekvivalent kopuli u bosanskom jeziku je glagol *biti* u njegovim enklitičkim varijantama (*sam*, *si*, *je*, *smo*, *ste*, *su*). U modernom arapskom jeziku za kopule se uzimaju samo glagoli كَانَ i لِيُسَّ. Ostali glagoli su nepunoznačni ili nepotpuni glagoli (كَانَ وَ أَخْوَاهُ) poput glagola صَارَ, أَمْسَى, أَصْبَحَ, بَاتَ مَا ذَالَ.<sup>79</sup>

Kada je riječ o vrstama kopula, one se dijele prema kopularnim rečeničnim strategijama koje se koriste za dobivanje kopularnih rečenica. S gramatičkog gledišta, zagovaraju se tri strategije, a to su: nulta kopula, pronominalna kopula i glagolska kopula.<sup>80</sup>

#### 3.3.1. Nulta kopula

U ovoj strategiji, kopula se ne pojavljuje u rečenici. Drugim riječima, nema izraženog glagolskog elementa, već se u strukturi rečenice javljaju samo subjekat i predikat. Takva se rečenica u tradicionalnoj gramatici naziva imenska rečenica.

Upotreba imenske rečenice, međutim, ograničena je na jedan kontekst, tj. koristi se u sadašnjem indikativnom kontekstu. Dakle, nepostojanje kopule u kopularnoj rečenici znači da je rečenica u prezentnom indikativnom kontekstu.

Za razliku od strategije glagolske kopule o kojoj ćemo kasnije, strategija nulte kopule, ne koristi nijedan izraženi glagolski element kao što je glagol كَانَ. Korištenje ove strategije uzrokuje

<sup>78</sup> Ahmad S. Alotaibi, *The Copula in Arabic: Description and Analysis*, University of Essex, 2018, [doktorska disertacija], str. 42.

<sup>79</sup> Ibid, str. 42.

<sup>80</sup> Ibid, str. 44.

neke sintaktičke učinke. Prvo, iz upotrebe ove strategije slijedi da se kopula možda neće pojaviti u sadašnjem indikativnom obliku. Takvo ograničenje uzrokuje negramatičnost, što znači da je nemoguće i neispravno reći, kako autor navodi:

يَكُونُ الرَّجُلُ مَرِيضٌ<sup>81</sup>

Gramatički ispravna verzija bila bi: **الرَّجُلُ مَرِيضٌ**-Čovjek je bolestan.

U radu *On the Syntax of Zero Copular Constructions in Standard Arabic*, Naser Alhorais navodi da se u arapskom jeziku mogu uočiti dva tipa kopularnih konstrukcija: nulta kopularna konstrukcija "bezglagolske rečenice", u kojima je obavezan nedostatak izraženog oblika kopule sadašnjeg vremena, dok je prisustvo kopule za sva ostala vremena potrebno, pa tako navodi primjere kako bi ukazao na razliku. Izvorna rečenica bi bila **خَالِدٌ مُعَلِّمٌ**-Halid je učitelj.<sup>82</sup>

To znači da je on trenutno učitelj, te imenska rečenica izražava sadašnje vrijeme. Negramatički i neispravno bi bilo reći **خَالِدٌ يَكُونُ مُعَلِّمٌ** kako bi se izrazilo vrijeme kada je Halid učitelj, dok je u rečenicama kojima želimo iskazati prošlo i buduće vrijeme potrebno dodati glagolsku kopulu koja će iskazivati vrijeme.

Bitno je naglasiti da se u rečenicama sa nultom kopulom ne može izostaviti subjekt, kao što se može izostaviti u rečenicama sa glagolskom kopulom, jer bi se onda rečenica smatrala nepotpunom. Ukoliko je subjekt izostavljen, tada nam ostaje riječ koja sama ne može biti rečenica.<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Ahmad S. Alotaibi, *The Copula in Arabic: Description and Analysis*, University of Essex, 2018, [doktorska disertacija], str. 49.

<sup>82</sup> Naser Al-Horais, „On the Syntax of Zero Copular Constructions in Standard Arabic“, *Arts and Humanities*, Vol. 29(7), Saudijska Arabija, 2021, str. 4.

<sup>83</sup> Ahmad S. Alotaibi, *The Copula in Arabic: Description and Analysis*, University of Essex, 2018, [doktorska disertacija], str. 52.

### 3.3.2. Pronominalna kopula

Druga strategija koja se navodi je pronominalna kopula. U ovoj se strategiji umjesto glagolske kopule pojavljuje se lična zamjenica.<sup>84</sup> Alotaibi prenosi tvrdnju da postoje dokazi koji podupiru pretpostavku da se lična zamjenica ponaša kao kopula. Prvi dokaz je da se zamjenica pojavljuje samo u kontekstu sadašnjeg vremena u kojem nedostaje glagolska kopula, te se ne pojavljuje sa perfektom ili futurom iz razloga što se zamjenica i glagolska kopula ne mogu zajedno pojavljivati u istoj rečenici jer bi rečenica postala negramatična.

Međutim, u modernom standardnom jeziku, zamjenica se može pojaviti zajedno s glagolskom kopulom. To bi mogao biti dokaz da zamjenica nije spojnica, jer nemoguće je imati dva oblika kopule u jednoj jednostavnoj rečenici. Glavna razlika između pronominalne i glagolske kopule je ta što je komplement u pronominalnoj kopuli u nominativu, a u glagolskoj kopuli komplement je u akuzativu.<sup>85</sup> Za ovu strategiju, odnosno pronominalnu kopulu možemo iskoristiti već spomenuti primjer iz korpusa:

86 هُوَ لَا يُهُمُ الْعَلَمَاءُ

*To je ta ulema, ti učenjaci<sup>87</sup>*

Iz navedenog primjera vidimo da u suštini spomenuta disjunktivna zamjenica, odnosno zamjenica razdvajanja u ovakvim rečenicama predstavlja pronominalnu kopulu. U ovom primjeru to je lična zamjenica za treće lice množine muškog roda هُمُ.

<sup>84</sup> Ahmad S. Alotaibi, *The Copula in Arabic: Description and Analysis*, University of Essex, 2018, [doktorska disertacija], str. 52.

<sup>85</sup> Alharbi, Bader, „The Pronominal Element in Arabic Copular Clauses“, *International Journal of English Linguistics*, Vol. 10, No. 4; Canadian Center of Science and Education, 2020, str. 9

<sup>86</sup> Taha Husayn, *al-’Ayyām*, I-II, Dār al-Ma’ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1964, str. 72.

<sup>87</sup> Taha Husein, *Dani*, prijevod sa arapskog: Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str. 16.

### 3.3.3. Glagolska kopula

Glagolskim kopulama u arapskom jeziku smatraju se glagoli كَانَ i لِيُسَّ. Glagolske kopule imaju rekciju kao što to imaju prijelazni glagoli, kao što je npr. glagol كَسَبَ.

Glagol كَانَ i drugi nepotpuni glagoli istog tipa imaju potpunu konjugaciju u perfektu i imperfektu. Kopula je nulta ukoliko imenska rečenica izražava sadašnje vrijeme, dok se za izražavanje prošlog i budućeg vremena upotrebljava semikopulativni glagol كَانَ (biti).<sup>88</sup>

Kao na primjer rečenica خالد هُنَا الْأَمْسَ koja nije ispravna jer se imenskom rečenicom bez nepotpunog glagola ne može izraziti prošlo vrijeme. Ekvivalent ove rečenice u bosanskom jeziku glasio bi *Halid je ovdje jučer*, što se u samoj suštini može razumjeti, ali je gramatički netačno. Stoga se ovoj rečenici mora dodati glagol كَانَ u prošlom vremenu, te će rečenica glasiti كَانَ خالد هُنَا الْأَمْسَ u prevodu *Halid je bio ovdje jučer*. Kao primjer za strategiju izražavanja glagolske kopule navest ćemo:<sup>89</sup>

كَانَ أَبُوهَا حَمَارًا ثُمَّ أَصْبَحَ تَاجِرًا مُشْرِيًّا<sup>90</sup>

*O tac joj je u početku bio gonič magaraca, a zatim je postao imućan trgovac.*<sup>91</sup>

Imenička fraza أَبُوهَا u ovoj rečenici vrši funkciju subjekta dok konstrukcija vrši funkciju predikata koji je sastavljen od nepotpunog glagola كَانَ i imenice حَمَارٌ u akuzativu što je

<sup>88</sup> Amra Mulović, *Komunikacijski i stilski potencijal markiranog reda riječi u standardnom arapskom jeziku*, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 2016, str. 41-46.

<sup>89</sup> 'Abbās Ḥasan, *al-Nahw al-Wāfi*, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Ṭab'a al-tāliṭa, 1974, str. 20.

<sup>90</sup> Taha Ḥusayn, *al-'Ayyam*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhirah, 1996, str. 51.

<sup>91</sup> Taha, *Dani*, prijevod sa arapskog: Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str.11.

rekcija koju zahtijeva glagol گان . U istoj rečenici imamo i primjer za nepotpuni glagol أصْبَحَ- *postati*, koji se također odnosi na subjekt أبوها a koji iza sebe ima imeničku frazu u akuzativu sastavljenu od imenice (trgovac) تاجر (*bogat*) i atributa مُتَرِّي (bogat), koji sa imenicom kongruira u rodu, broju, padežu i neodređenosti.

Isto se odnosi i na rečenicu koja bi izražavala budućnost. Naser Al-Horais navodi primjer rečenice خالِدٌ هُنَا غَدَّا čiji bi prevodni ekvivalent na bosanskom jeziku glasio *Halid je ovdje sutra*. I ova rečenica bi se mogla razumjeti, ali je također gramatički netačna, kako na arapskom tako i na bosanskom jeziku. Stoga će se ona upotpuniti glagolom كأن ali u obliku za buduće vrijeme tj. سَيَكُونُ، pa će rečenica glasiti سَيَكُونُ خالِدٌ هُنَا غَدَّا što prevodimo kao: *Halid će biti ovdje sutra*.<sup>92</sup>

Glagol كأن u svom obliku za buduće vrijeme upotpunio je ovu rečenicu, te tako dodao kopulu koja je na bosanski jezik prevedena futurom glagola *biti* (a koji se smatra ekvivalentom arapske kopule u bosanskom jeziku): *Halid će biti sutra ovdje*.

Glagolske kopule se razlikuju od standardnih glagola jer imaju varijaciju posebnih mogućih komplementa. Komplementi glagolskih kopula mogu biti imenička i pridjevska fraza u akuzativu, glagol u indikativu prezenta i prijedložna fraza.<sup>93</sup>

Sve što je rečeno za glagolsku kopulu كأن odnosi se i na glagolsku kopulu ليس. Glagol ليس koristi se isključivo u perfektu, tj. defektivan je glagol (أَخْمَدَ) i služi za izražavanje negacije imenske rečenice.<sup>94</sup> Ovaj glagol prema ranije navedenom također spada u grupu glagola koji se

<sup>92</sup> Naser Al-Horais, „On the Syntax of Zero Copular Constructions in Standard Arabic“, *Arts and Humanities*, Vol. 29(7), Saudijska Arabija, 2021, str. 4.

<sup>93</sup> Ahmad S. Alotaibi, *The Copula in Arabic: Description and Analysis*, University of Essex, 2018, [doktorska disertacija], str. 54.

<sup>94</sup> Ahmad S. Alotaibi, *The Copula in Arabic: Description and Analysis*, University of Essex, 2018, [doktorska disertacija], str. 54.

smatraju glagolskom kopulom i koristi se za negaciju imenske rečenice<sup>95</sup>, što možemo vidjeti iz sljedećeg primjera:

وَيُؤْكِدُ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ مُسْتَعِدًا.

I uvjerava ga da nije spreman.<sup>97</sup>

U navedenom primjeru imenska rečenica uvedena je uvodnom rečeničkom partikulom أَنْ uz koju je vezan pronominalni sufiks za treće lice jednine muškog roda, koji u ovoj rečenici vrši funkciju subjekta. Konstrukcija لَيْسَ مُسْتَعِدًا u ovoj rečenici vrši funkciju predikata, gdje u suštini defektivni glagol لَيْسَ ima funkciju glagolske kopule, a imenička fraza مُسْتَعِدًا funkciju predikata. Vidimo također da glagolska kopula لَيْسَ ima rekociju budući da zahtijeva akuzativ imeničke fraze u funkciji predikata.

Glagoli u značenju glagola *biti, postati* i *ostati* u arapskom jeziku imaju poseban status. Po svom sintaksičkom djelovanju sliče jedan drugome i svrstavaju se u istu klasu glagola كَانَ وَ أَخْوَاهُ.

Subjekt ove skupine nepotpunih glagola uglavnom je u nominativu. Ovi glagoli su: glagoli postajanja: بَاتَ, أَصْبَحَ, صَارَ, مَا زَالَ, مَا دَامَ.<sup>98</sup>

وَلَا بُدَّ مِنْ صَبْرٍ طَوِيلٍ وَاحْتِنَالٍ كَثِيرٍ مِنَ الْجُهْدِ، فَبَيْنَ هُؤُلَاءِ النَّاسِ وَبَيْنَ حَسْنِ الدُّوقِ وَفْتُ مَا زَالَ طَوِيلًا

Potrebno je dugo strpljenje i puno izdržljivosti, jer između ovih ljudi i dobrog ukusa postoji još dosta vremena.<sup>100</sup>

<sup>95</sup> William Wright, *A Grammar of the Arabic language*, New Impression, Libanon, 1996, str. 104.

<sup>96</sup> Taha Husayn, *al 'Ayyām*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1996, str. 365.

<sup>97</sup> Taha Husein, *Dani*, s arapskog preveo Nijaz Dizdarević, Svjetlost, Sarajevo, 1979., str. 148.

<sup>98</sup> Karin C. Ryding, *A Reference Grammar of Modern Standard Arabic*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005., str. 634-640.

<sup>99</sup> Taha Husayn, *al 'Ayyām*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1996, str.351 .

<sup>100</sup> Taha Husein, *Dani*, s arapskog preveo Nijaz Dizdarević, Svjetlost, Sarajevo, 1979., str. 298

Iz primjera možemo vidjeti upotrebu nepotpunog glagola **كَانَ** u imenskoj rečenici, u kojoj je subjekat inkorporiran u obliku glagola, a odnosi se na spomenutu imenicu **وقْتٌ** (*vrijeme*). Glagol **كَانَ** u ovom slučaju je glagolska kopula, a pridjev **طَوِيلًا** imenski predikat koji stoji u akuzativu kojeg zahtijevaju nepotpuni glagoli.

Na kraju možemo zaključiti da u suštini postoje tri strategije vezane za kopulu koje se koriste u kopularnim rečenicama u modernom standardnom arapskom jeziku, a to su nulta, pronominalna i glagolska kopula. U sljedećem potpoglavlju o kopuli govorit ćemo više o kopularnim klauzama u modernom standardnom arapskom jeziku.

### 3.3.4. Kopularne klauze u modernom standardnom arapskom jeziku

U radu *Copula in Arabic*, Ahmad S. Alotaibi govori i o kopularnim klauzama u arapskom jeziku. Ovaj autor preuzima četverosmjernu klasifikaciju kopularnih klauzula i dijeli ih na: ekvativne, predikacijske, specifikacijske i identifikacijske klauze.<sup>101</sup>

Ekvativne klauze izjednačavaju dva elementa u rečenici. To jest, oni pokazuju da su dva elementa identična. Na primjer, pokazuje da su subjekt i predikat identični.

هُوَ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَالَمٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَزْهَرِ، هُوَ قَاضِي الشَّرْع<sup>102</sup>

*U svakom slučaju, bio je jedan od azharskih učenih ljudi, a uz to bio je šerijatski kadija.*<sup>103</sup>

<sup>101</sup> Ahmad S. Alotaibi, *The Copula in Arabic: Description and Analysis*, University of Essex, 2018. [doktorska disertacija], str. 18

<sup>102</sup> Taha Husayn, *al-'Ayyam*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1996, str. 64.

<sup>103</sup> Taha Husein, *Dani*, prijevod sa arapskog: Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str. 14.

Iz navedenog primjera sintagme **هُوَ قَاضِي الشَّرْعِ وَ عَالَمٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَزْهَرِ** govore nam da je u rečenici riječ o istoj osobi, odnosno da je ta osoba u isto vrijeme i *jedan od azharskih učenih ljudi*, ali je i *šerijatski kadija*.

Predikacijska klauza po Alotaibiju je klauza u kojoj predikat opisuje svojstvo subjekta, što vidimo u sljedećem primjeru:

**كَانَ أَبُوهَا حَمَارًا ثُمَّ أَصْبَحَ تَاجِرًا مُثْرِيًّا**<sup>104</sup>

*Otac joj je u početku bio gonič magaraca, a zatim je postao imućan trgovac.*<sup>105</sup>

Predikat (*gonič magaraca*) (imućan trgovac) opisuju subjekt ove rečenice, imeničku frazu **أَبُوهَا** (*njen otac*).

Sljedeća klauza je specifikacijska klauza, klauza koja informiše ili specificira ko je ili šta je referent. U takvima rečenicama, drugi element može biti vlastita imenica, zamjenica ili definitivni opis, dok je prvi element uvijek određeni opis.<sup>106</sup>

**الْقَاضِي عَالَمٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَزْهَرِ، أَكْبُرُ مِنْ أَخِيهِ الْأَزْهَرِيِّ**<sup>107</sup>.

*Kadija bijaše, također, jedan od učenjaka Azhara, veći znalac nego dječakov brat Azharovac*<sup>108</sup>

U navedenom primjeru sintagma **عَالَمٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَزْهَرِ** se u rečenici pojavljuje kao specifikacija imeničke fraze **الْقَاضِي**, što je i definitivan opis ove imeničke fraze.

<sup>104</sup> Taha Husayn, *al-'Ayyam*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1996, str. 51.

<sup>105</sup> Taha, *Dani*, prijevod sa arapskog: Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str.11.

<sup>106</sup>Bader Yousef Al-Harbi, *The Syntax of Copular Clauses in Arabic*, University of Wisconsin Milwaukee, 2017. [doktorska disertacija]. str. 71.

<sup>107</sup> Taha Husayn, *al-'Ayyam*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1996, str. 64.

<sup>108</sup> Taha Husein, *Dani*, prijevod sa arapskog: Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str. 14.

Identifikacijska klauza je klauza koja izražava odnos identiteta između dva izraza. Konkretno, klauza identiteta izjednačava referente dvije determinirane fraze. Klauza o identitetu je tipično sastavljena od dvije određene imeničke fraze, dvije zamjenice ili kombinacije ovih elemenata. Dvije determinirane fraze u svakoj klauzi označavaju istu osobu, pa se stoga ove klauze nazivaju klauzama identiteta.<sup>109</sup>

هُوَ لَا يُكَلِّمُ إِلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ<sup>110</sup>

*To je ta ulema, ti učenjaci.*<sup>111</sup>

U nastavku ćemo govoriti više o redoslijedu konstituenata unutar imenske rečenice.

---

<sup>109</sup> Bader Yousef Al-Harbi, *The Syntax of Copular Clauses in Arabic*, University of Wisconsin Milwaukee, 2017. [doktorska disertacija]. Str. 72.

<sup>110</sup> Taha Husayn, *al-'Ayyam*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1996, str. 72.

<sup>111</sup> Taha Husein, *Dani*, prijevod sa arapskog: Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str. 16.

## 4. REDOSLIJED KONSTITUENATA U IMENSKOJ REČENICI

Poredak glavnih dijelova imenske rečenice može biti:

- a) Neutralan sa subjektom na početku
- b) Inverzan kada je subjekt iza predikata

Inverzne kombinacije konstituenata su slučajevi u kojima se predikat imenske rečenice pojavljuje ispred subjekta. Tada se subjekt može pojaviti u formi imenice ili odnosne rečenice, dok je predikat u formi prijedložne fraze ili neko ime.<sup>112</sup>

Kada je predikata više onda je dopušten samo neutralni poredak kao u primjerima:

أَمَّا وَجْهُهُ مُسْتَطِيلٌ الْهُنْيَةِ مُكْتَبِرٌ الْأَدِيمٌ قَوِيُّ التَّعْبِيرِ وَاضْبُحُ الْمَلَادِحُ<sup>113</sup>

*Lice mu je bilo izduženo, zategnutog tena, izražajnih i upecatljivih crta.* <sup>114</sup>

Kada imenska rečenica ima inverzan poredak konstituenata, gramatičari je pokušavaju objasniti kao glagolsku rečenicu. S prilozima ili prijedložnim izrazima kao predikatima u primjerima kao što su "Čovjek je u kući" - هُنَاكَ كَلِمَاتٌ "فِي الدَّارِ رَجُلٌ" i "Postoje neke riječi", nema drugog objašnjenja osim priznavanja inverzije reda riječi,<sup>115</sup> kao u sljedećem primjeru:

فَهُنَاكَ الصَّيَاخُ وَالْغِنَاءُ، وَهُنَاكَ الضَّحَىجُ وَالْعَجِيجُ، وَهُنَاكَ الصُّوضَاءُ الَّتِي لَمْ يَكُنْ يَضَعُ لَهَا حَدًّا إِلَّا هُوَضَ الشَّيْخُ مِنْ<sup>116</sup>

سَرِيرِهِ، وَ دَعَاؤُهُ بِالْأَبِرِيقِ لِيَتَوَضَّأَ .

<sup>112</sup> Teufik Muftić, *Gramatika arapskoga jezika*, Ljiljan, Sarajevo, 1997, str. 604

<sup>113</sup> Nağıb Mahfuz, *Bayna al-qasrayni*, Dâru al-şurûq, al-Qâhira, 2011, str. 12.

<sup>114</sup> Nedžib Mahfuz, *Put između dva dvorca*, prijevod sa arapskog: Sulejman Grozdanić, Svjetlost, Sarajevo, 1990, str. 13.

<sup>115</sup> Vincente Cantarino, *Syntax of Modern Arabic Prose-The Simple Sentence*, Indiana University Press, Ontario, 1974, str. 27.

<sup>116</sup> Taha Husayn, *al-'Ayyam*, I-II, Dâr al-Ma'arif bi Miṣr, al-Qâhira, 1996, str. 19.

*Nakon toga nastajali su žamor, pjevanje i galama, koji bi se smirivali tek kada bi šejh ustao iz kreveta i zatražio ibrik da uzme abdest.*<sup>117</sup>

U navedenom primjeru gdje je predikat prilog ﴿ ﴾ možemo vidjeti inverzan red riječi u kojem na prvom mjestu se nalazi predikat u formi priloga, a iza njega dolaze određene imeničke fraze u funkciji subjekta.

Treba primijetiti da se i neutralni i inverzni red riječi još uvijek tradicionalno spominju s obzirom na položaj subjekta u odnosu na imenski predikat. Osim ako nije drugačije navedeno, općenito ćemo slijediti iste oznake, iako zapravo nema razloga da ne uključimo slučajeve inverzije bilo kojeg dijela rečenice koji se često nalaze u modernom arapskom. Moderni standardni arapski jezik uglavnom dosljedno prati neutralni redoslijed riječi u imenskoj rečenici: slučajevi inverzije javljaju se samo pod određenim okolnostima koje mogu biti ili sintaktičke ili jednostavno stilске prirode.<sup>118</sup>

Ekativne rečenice prema mišljenju nekih lingvista, ne mogu imati inverziju reda riječi. Inverzija subjekta i predikata u ekativnim rečenicama sa inverznim redoslijedom ovih konstituenata obavezna je ukoliko se u funkciji subjekta javi formalno neodređena, ili preciznije kontekstualno neuključena riječ.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Taha Husein, *Dani*, prijevod sa arapskog: Nijaz Dizdarević, Ljiljan, Sarajevo, 2000, str. 2.

<sup>118</sup> Vincente Cantarino, *Syntax of Modern Arabic Prose-The Simple Sentence*, Indiana University Press, Ontario, 1974, str. 28.

<sup>119</sup> Amra Mulović, *Komunikacijski i stilski potencijal markiranog reda riječi u standardnom arapskom jeziku*, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 2016, str. 41-46.

## 5. VREMENSKI ASPEKTI IMENSKE REČENICE

Ukoliko imenska rečenica nije izolirana, ili ne predstavlja neku definiciju, pa kao takva nema vremenske lokalizacije, onda se u njoj lokalizacija u vremenu vrši: samim kontekstom, prisutnošću nekog priloga ili priloške oznake za vrijeme, glagolom prve rečenice ako je to složena rečenica i pomoćnim glagolom **كَانَ**.<sup>120</sup>

Vincente Cantarino, u djelu *Syntax of Modern Arabic Prose. The Simple Sentence* kaže da imenska rečenica sama po sebi nema nužan odnos prema bilo kojem određenom vremenu. Vremensko određenje, međutim, može biti dano predmetom, kontekstom ili nekim vremenskim česticama unutar rečenice koje ili naglašavaju bezvremenu valjanost ili je ograničavaju na određeno vrijeme. Pa tako navodi sljedeće vrste imenskih rečenica po vremenskom određenju:<sup>121</sup>

### 5.1. Nedefinisani, bezvremeni prezent

Bezvremeni prezent mogao bi se definisati kao čisto izjavljivanje ili potvrđivanje određene izjave, tvrdnje ili tačnosti. On nema konkretno određeno vrijeme.

إِنْ ذَاكِرَةُ الْإِنْسَانِ غَرِيبَةٌ.<sup>122</sup>

*Zaista, ljudsko pamćenje je čudno.*<sup>123</sup>

<sup>120</sup> Teufik Muftić, *Gramatika arapskoga jezika*, Ljiljan, Sarajevo, 1997, str. 356.

<sup>121</sup> Vincente Cantarino, *Syntax of Modern Arabic Prose-The Simple Sentence*, Indiana University Press, Ontario, 1974, str. 13

<sup>122</sup> Taha Husayn, *al-'Ayyām*, I-II, Dār al-Ma‘ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1964, str. 18.

<sup>123</sup> Taha Husein, *Dani*, s arapskog preveo Nijaz Dizdarević, Svjetlost, Sarajevo, 1979, str. 14.

Ovom rečenicom nije izraženo vrijeme. Ona predstavlja određenu izjavu, potvrdu ili mišljenje da je *ljudsko pamćenje čudno*. Sintagma **ذَاكِرَةُ الْإِنْسَانِ** koja je u formi genitivne veze u ovoj rečenici vrši funkciju subjekta, a pridjev **غَرِيْبٌ** vrši funkciju predikata.

## 5.2. Trenutni prezent

Osnovna je uloga prezenta obilježavanje sadašnjosti. To znači da se glagolom u obliku prezenta označava radnja (stanje ili zbivanje) koja se vremenski podudara sa trenutkom u kojem se o toj radnji govorи.<sup>124</sup>

وَمَا أَنَا بِكَاذِبٍ أَلَا.<sup>125</sup>

Ja sada nisam lažljivac.<sup>126</sup>

U ovoj rečenici sada možemo primijetiti o kojem se vremenu radi s obzirom da pored subjekta **أَنَا** (*ja*) i predikata **كَاذِبٌ** (*lažljivac*) koji je negiran negativnom česticom **مَا** nalazi se modifikator vremena u formi imeničke fraze u akuzativu **الْآنِ** u značenju *sada*. Upravo ovaj modifikator za vrijeme ovu rečenicu smješta u sadašnje vrijeme.

<sup>124</sup> Dževad Jahić et.al., *Gramatika bosanskoga jezika*, Dom štampe Zenica, Zenica, 2000, str. 275.

<sup>125</sup> Taha Husayn, *al-'Ayyām*, I-II, Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1964, str. 45.

<sup>126</sup> Taha Husein, *Dani*, s arapskog preveo Nijaz Dizdarević, Svjetlost, Sarajevo, 1979, str. 20.

### 5.3. Perfekt

Perfekt se u imenskim rečenicama može izraziti pomoću pomoćnog glagola **كَانَ** ili se može zaključiti iz konteksta kao u navedenom primjeru.

مَاتُ زَيْدًا نَّعَظِيمٌ كَحَيَاتِهِ.<sup>127</sup>

Smrt Zejdana bila je veličanstvena kao i njegov život.

Sintagma **مات زيداً** u ovoj rečenici vrši funkciju subjekta, a pridjev **عظيم** vrši funkciju predikata. Ono što ovu rečenicu stavlja u prošlost jeste kontekst: poređenje smrti Zejdana sa njegovim životom. S obzirom da je on mrtav, te se njegov život okončao i već je sam prošlost, tako je i njegova smrt postala prošlost.

### 5.4. Budućnost ili futur

Buduće vrijeme, koje označava stanje ili zbivanje koje će se desiti poslije trenutka u kojem se o njima govori, u imenskoj rečenici može se izraziti modifikatorima za vrijeme.<sup>128</sup>

إِنَّهُ مُسَافِرٌ بَعْدَ أَيَّامٍ.<sup>129</sup>

Putovat će za par dana.

Subjekat ove rečenice uveden je uvodnom rečeničnom partikulom, na koju se veže pronominalni sufiks za treće lice jednine muškog roda. Imenička fraza **مسافر** (*putnik*), koja je

<sup>127</sup> Vincente Cantarino, *Syntax of Modern Arabic Prose-The Simple Sentence*, Indiana University Press, Ontario, 1974, str. 14.

<sup>128</sup> Dževad Jahić et. al., *Gramatika bosanskoga jezika*, Dom štampe Zenica, Zenica, 2000, str. 280.

<sup>129</sup> Vincente Cantarino, *Syntax of Modern Arabic Prose-The Simple Sentence*, Indiana University Press, Ontario, 1974, str. 14.

derivirano ime, particip aktivni glagola سَافَرَ (*putovati*) vrši funkciju predikata ove rečenice.

Rečenica je izražena u budućnosti pomoću modifikatora za vrijeme بَعْدَ أَيَّامٍ (*za nekoliko dana*).

## 6. ZAKLJUČAK

U ovom radu uporedili smo strukturu imeničke fraze i imenske rečenice, te smo govorili o glavnim konstituentima imenske rečenice, subjektu i predikatu. Subjekat (الْمُبْتَدَأ) predstavlja supstantivnu riječ koja se nalazi u nominativu i sa kongruentnim predikatom kongruira u rodu, broju i padežu. U funkciji subjekta mogu se naći imenička fraza, samostalna lična zamjenica, pokazna zamjenica, infinitivna rečenica uvedena partikulom ئَنْ i potpuna rečenica uvedena partikulom ئَنْ. Ispred subjekta imenske rečenice u arapskom jeziku mogu se javiti uvodne rečeničke partikule كَأَنْ, إِنْ, لَكِنْ, لَعَلَّ و لَيْتَ u različitim sintaksičkim funkcijama.

Predikat je drugi obavezni konstituent u imenskoj rečenici, te se u njegovoј funkciji mogu naći imenička fraza, lična zamjenica, pokazna zamjenica, odnosna zamjenica, pridjev, particip, prijedložna fraza te cijela, potpuna rečenica koja je također uvedena uvodnom rečeničkom partikulom أَنْ.

Kao treći konstituent u imenskoj rečenici u arapskom jeziku javlja se kopula. Kopula se, prema nekim autorima, dijeli na nultu, pronominalnu i glagolsku kopulu. Najčešće u upotrebi su nulta i glagolska kopula, a pronominalna kopula se uglavnom smatra disjunktivnom zamjenicom odnosno zamjenicom razdvajanja koja određeni predikat razdvaja od određenog subjekta. Nultoj kopuli je u bosanskom jeziku prijevodni ekvivalent enklitički oblik glagola *biti*.

Kopularne klauze gramatičari uglavnom dijele na četiri vrste: ekvativnu, predikacijsku, specifikacijsku i identifikacijsku klauzu, kojima se označava semantički odnos predikata prema subjektu. Gramatičari navode da je najviše u upotrebi predikacijska klauza.

Kad je riječ o vremenskom aspektu imenske rečenice, imenske rečenice su uglavnom bezvremenе, tj. u bezvremenom prezantu, s obzirom da nemaju glagola koji bi ih vremenski locirao. Pored bezvremenog prezenta, imenske rečenice mogu imati vremenski aspekt perfekta, prezenta i futura, koji se realiziraju pomoću modifikatora za vrijeme u formi imeničkih fraza, glagola u funkciji glagolske kopule i prijedložnih fraza.

Ovakva istraživanja doprinose ukupnom razumijevanju strukture imenskih rečenica u arapskom jeziku, naglašavajući kompleksnost i specifičnost ove jezične kategorije.

## SAŽETAK

U arapskom jeziku, imenske rečenice predstavljaju kompleksnu kategoriju čija struktura proizlazi iz specifičnosti jezičnog sistema. Za istraživanje imenske rečenice u arapskom jeziku, kao korpus smo koristili djela *Dani (al-'Ayyām)*, Tahe Huseina (Ṭaha Ḥusayn) i *Put između dva dvorca (Bayna al-qaṣrayni)*, Nedžiba Mahfuza (Naġīb Maḥfūz), iz kojih smo izdvajali primjere kako bismo dokumentirali različite karakteristike imenske rečenice. Imenska rečenica u arapskom jeziku sastoji se od subjekta i predikata. Subjekt se može javiti kao imenička fraza, te samostalna lična zamjenica, pokazna zamjenica, odnosna zamjenica i rečenica. Predikat može biti imenička fraza, naglašena lična zamjenica, pokazna zamjenica, prilog, pridjev, particip, prijedložna fraza i rečenica. Poseban naglasak stavlja se na kopulu u arapskom jeziku, koja može biti nulta, pronominalna i glagolska. Ove kopule igraju ključnu ulogu u formiranju kopularnih klauza u modernom standardnom arapskom jeziku. Kopularne klauze u arapskom jeziku dijele se na ekvativne, predikacijske, specifikacijske i identifikacijske. Red riječi u imenskoj rečenici može biti neutralan, kada se na prvom mjestu nalazi subjekt, te inverzan kada se subjekt nađe iza predikata. Imenske rečenice su uglavnom u nedefenisanom, bezvremenom prezentu, ali se njihovo vrijeme može modificirati modifikatorima za vrijeme ili pomoćnim glagolom ﴿كَ﴾ koji rečenicu stavljaju u prošlo, sadašnje ili buduće vrijeme.

*Ključne riječi:* imenička fraza, imenska rečenica, subjekt, predikat, kopula, kongruencija

## SUMMARY

In the Arabic language, nominal sentences represent a complex category whose structure results from the specificity of the linguistic system. To research the nominal sentence in the Arabic language, we used as a corpus the works *Days* (*al-'Ayyām*) by Taha Hussein (Taha Husayn) and *The Road between Two Castles* (*Bayna al-qasrayni*), by Nejib Mahfuz (Nağıb Mahfûz), from which we selected examples in order to document the different characteristics of the nominal sentence. A nominal sentence in Arabic consists of a subject and a predicate. The subject can appear as a noun phrase, an emphatic and enclitic personal pronoun, a demonstrative pronoun, a relative pronoun and a sentence. A predicate can be a noun phrase, an emphatic personal pronoun, a demonstrative pronoun, an adverb, an adjective, a participle, a prepositional phrase, and a sentence. Special emphasis is placed on copula in the Arabic, which can be zero, pronominal, or verbal. These copulas play a crucial role in the formation of copular clauses in Modern Standard Arabic. Copular sentences in Arabic are divided into equational, predicational, specifical and identificational. The order of words in a nominal sentence can be neutral when the subject comes first, and inverted when the subject comes after the predicate. Nominal sentences are mostly in the indefinite, tenseless present tense, but their tense can be modified either by adverbs of time, or time modifiers or by the auxiliary verb ﻚ哪 which puts the sentence into the past, present or future tense.

*Keywords:* noun phrase, nominal sentence, subject, predicate, copula, congruency,

## **IZVORI I LITERATURA**

### **IZVORI**

1. Husayn, Taha, *al-’Ayyām*, I-II, Dār al-Ma‘ārif bi Miṣr, al-Qāhira, 1964.
2. Husein, Taha, *Dani*, s arapskog preveo Nijaz Dizdarević, Svjetlost, Sarajevo, 1979.
3. Husein, Taha, *Dani*, s arapskog preveo Esad Duraković, Svjetlost, Sarajevo, 1998.
4. Mahfūz, Naḡīb, *Bayna al-qaṣrayni*, Dâru al-ṣurûq, al-Qāhira, 2011.
5. Mahfuz, Nedžib, *Put između dva dvorca*, prijevod sa arapskog: Sulejman Grozdanić, Svjetlost, Sarajevo, 1990.

### **LITERATURA**

1. Al-Harbi, Bader Yousef, *The Syntax of Copular Clauses in Arabic*, University of Wisconsin Milwaukee, 2017. [doktorska disertacija]
2. Al-Harbi, Bader Yousef, „The Prenominal Element in Arabic Copular Clauses“, *International Journal of English Linguistics*, Vol. 10, No. 4; Canadian Center of Science and Education, 2020.
3. Al-Horais, Naser, „On the Syntax of Zero Copular Constructions in Standard Arabic“, *Arts and Humanities*, Vol. 29(7), Saudi Arabia, 2021.
4. Alotaibi, Ahmad S., *The Copula in Arabic: Description and Analysis*, University of Essex, 2018. [doktorska disertacija]
5. Badawi, Elsaïd, Carter, M. G., Gully, Adrian, *Modern Written Arabic. A Comprehensive Grammar*, Routledge, 2004.

6. Bloch, Ariel A., *Studies in Arabic Syntax and Semantics*, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1991.
7. Buckley, Ron, *Modern Literary Arabic. A Reference Grammar*, Librarie du Liban Publishers, s. a
8. Cantarino, Vincente, *Syntax of Modern Arabic Prose. The Simple Sentence*, Indiana University Press, Ontario, 1974.
9. Hasan , 'Abbās, *al-Nahw al-Wāfi*, Dār al-Ma'ārif bi Misr, al-Ṭab'a al-tāliṭa, 1974.
10. Haywood, J. A, Nahmad, H. M., *A new Arabic grammar of the written language*, Lund Humphries, London, 1965.
11. Holes, Clive, *Modern Arabic Structures, Function and Varieties*, Georgetown University Press, Washington D.C., 1948.
12. Jahić, Dževad, Halilović, Senahid, Palić, Ismail, *Gramatika bosanskoga jezika*, Dom Štampe, Zenica, 2000.
13. Muftić, Teufik, *Gramatika arapskoga jezika*, Ljiljan, Sarajevo, 1997.
14. Mulović, Amra, *Komunikacijski i stilski potencijal markiranog reda riječi u standardnom arapskom jeziku*, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 2016.
15. Mulović, Amra, „Sintaksički status nepotpunih glagola u arapskom jeziku“, *Analji Gazi Husrev-begove biblioteke*, 50 (42), Sarajevo, 2021
16. Peled, Yishai, *Sentence Types and Word-Order Patterns in Written Arabic Medieval and Modern Perspectives*, Brill, Leiden, Boston, 2009.
17. Sultan, Mohammed Amer Ahmed, „A Contrastive Study of Arabic and English Nominal Sentences“, *The Middle East International Journal for Social Sciences*, Vol. 4, No 1 Mar., 2022.
18. Wright, William, *A Grammar of the Arabic Language*, New Impression, Lebanon, 1996.